`
އިޖުތިމާޢީ އަދި ޢާއިލީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ވުޒާރާ MinistryofSocialandFamilyDevelopment
Male’,RepublicofMaldives
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށާއި މަރުކަޒުތަކަށް CHILDREN’S SHELTER
NON-MONETARY DONATION FORM
ހަދިޔާ ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
1. ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު: 1. Donor’s Information
އަމިއްލަ ފަރުދުން އޮފީސް/ކުންފުނި/ޖަމްޢިއްޔާތައް
Office/Company/NGO Individual(s)
ނަން:
Name
އެޑްރެސް:
Address
ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
Contact Number
:އީމެއިލް
Email
ހަދިޔާކުރާ މަރުކަޒު: ފިޔަވަތި 12-0(އަހަރު) އަމާން ވެށި (އެފް.ސީ.އެސް.ސީ) ޙާއްސަ އެހީއަށް
13-18(Fiyavathi)0-12 yrs(Institution އަހަރު) ބޭނުންވާ މީހުންގެ
Amaan Veshi (FCSC)(13-18
މަރުކަޒު
yrs)
2. ހަދިޔާގެ ބާވަތްތައް: 2. Type of Donation:
2.1 އަންނައުނު ހަދިޔާކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން
2.1 To complete if donating apparel
ފުރިހަމަކުރުމަށް
އަދަދު
Quantity
އަންނައުނު އަންހެން ފިރިހެން
Male Female Type of Garments
ހެދުން/ޓޮޕް
Top/Dress
ގަމީސް/ޓީޝަރޓް
Shirt/T-shirts
ސޯޓު/ފަޓުލޫނު
Shorts/
Trousers
ހަރުވާޅު/ޓައިޓް
އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް ޢިމާރާތް، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އޯކިޑްމާ ހިނގުން، ހުޅުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. Umar Zahir Office Building, 2nd Floor, Orchidmaa Hingun, Hulhumale, Maldives
3013017 www.msfd.gov.mv MSFDmv 1433

Pants/Tights
ބުރުގާ/ދޮޅި/ތާކިހާ
Shawls/Burqas/Prayer
caps
ޖަންގިޔާ/ޕެޓީ/ބޮކްސަރ
Underwear/Boxer
ބޫޓު/ފައިވާން
Shoes/Slippers
ތުވާލި
Towels
2.2 އެހެނިހެން ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރަން ބޭނު ންވާ ފަރާތްތަކުން 2.2 To complete if donating other
ފުރިހަމަކުރުމަށް items
ނޯޓު: ހަދިޔާކުރާ ތަކެތީގެ އަދަދާއެކު ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ގޮޅީގައި  ޖައްސަވާ އަދި ހަދިޔާކުރައްވާ ތަކެތީގެ ތަފުސީލު ތިރީގައި
ބަޔާންކުރައްވާ.
Note: Tick all relevant boxes andprovide details of items below
ބާވަތް އަދަދު ބާވަތް އަދަދު
Quantity Type Quantity Type
ކުޅޭ އެއްޗެހި
Books Toys ފޮތް
ސްޓޭޝަނަރީ ސްކޫލް ދަބަސް
Bags Stationary
ބަދިގެ ސާމާނު ބެޑްޝީޓް
Bed Sheets Kitchen Items
ކެއުމުގެ ބާވަތްތައް ރީތިވާ ސާމާނު
Toiletries Food Items
ބުއިމުގެ ބާވަތްތައް ފަރުނީޗަރ
Furniture Drink Items
ތުއްތު ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެހެނިހެން
Others Items for
babies/toddlers
އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް ޢިމާރާތް، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އޯކިޑްމާ ހިނގުން، ހުޅުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. Umar Zahir Office Building, 2nd Floor, Orchidmaa Hingun, Hulhumale, Maldives
3013017 www.msfd.gov.mv MSFDmv 1433

ހަދިޔާކުރާ ތަކެތީގެ ތަފުޞީލު ލިޔުމަށް:
DetailsofItems
ނޯޓު:
1. މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި (08:00 އިން 14:00) ގައި މިނިސްޓްރީ
ސޯޝަލް އެންޑް ފެމެލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ކައުންޓަރަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްނަމަ،
info@msfd.gov.mv އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
2. ހަދިޔާ ދިނުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީން ވަގުތާއި ތަން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ހަދިޔާ ދޭފަރާތަށް އަންގާނެއެވެ.
Note:
1. Pleaseemailthecompletedformtoinfo@msfd.gov.mvorsubmitittothe Ministry
ofSocialandFamilyDevelopmentduringofficialworkinghours(8:00–14:00)from
Sunday–Thursday.
2. Ministry will inform the applicant of the place and time for receiving the
donations.
ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް Only for Official Purpose
ފޯމް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ތަފްޞީލް
ނަން: ތާރީޚް:
މަޤާމް: ސޮއި:
އިދާރީ ޑިވިޝަން އިން ފުރިހަމަކުރުމަށް
ފޯމު ނަންބަރު:
ފޯމާގުޅޭގޮތުން ނިންމުން މިވަގުތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މިވަގުތަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗެއް ނޫން
ނަން: ތާރީޚް:
މަޤާމް: ސޮއި:
އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް ޢިމާރާތް، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އޯކިޑްމާ ހިނގުން، ހުޅުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. UmarZahirOfficeBuilding,2ndFloor, Orchidmaa Hingun, Hulhumale, Maldives
3013017 www.msfd.gov.mv MSFDmv 1433